

Муус устар 21 күнүгэр БУКА БАРЫ— КОММУНИСТИЧЕСКАЯ СУБУОТУННЬУККА!

КӨХТӨӨХ ҮЛЭ КҮНЭ ҮҮНҮӨ

Итинник атта бийиги корреспонденттарыгар кэсиритер Бүтүн Союзтаагы коммунистическай субуотунньуку оройуонга тэрийэр оперативнай группа салаааччыта, ССКП райкомун иккис секретара таб. М. Е. ПЕРМЯКОВ.

Оройуон партийнай тэрилтэлэрэ, оперативнай группалар, хаһайыстыбалар уонна тэрилтэлэр салаалара көгүл үлэ буолаары турар үтүөкүннээх бырааһынньыгар бэлэмнэнии үчүгүйдик тэрийдэлэр.

Коммунистическай субуотунньукка бэлэмнэнии сүтүннүн түмүктүнэ. Муус устар 21 күнүгэр оройуон араас муппуктарыгар барыта 7 тыһынча таһаа киһи, ол иһигэр 3 тыһынча көрүтэ рабочай уонна сулууспалаах, 900-чээ колхозтаах үлэс таһаара барыллалла. Бу уопсай государственай, политическай суолталаах тыһаалга дьээ хаһайкалара, кырдыан пенсияга олорор ветераннар эмиз кыттаахтара. Субуотунньук күн барыта 15,4 тыһ. солкуобайдаах үлэ толоруллан, үбэ төхсүс пятилетка фондугар киллэриллэрэ быһааһына. Былырынныгыта тэтиээ-тэххэ быһылгы субуотунньук ордук маассабай уонна оссо үрдүк өнөрүмтүөлөөх буолары күүтүлүр. Кыттааччы ахсаана да элбөх, толоруллар үлэлэр да ордук бончумнаахтар.

«Кыһыл субуотага» бэлэмнэнии ордук тэриэтиннээхтик Субуруускай аатынан совхозка, оройуоннаагы промышленнай уонна олох-дьаһах комбинаттарыгар, лесопункта, коммунальнай предприятиелар хонтуораларыгар ытытылына. Аһаарда совхозка 1464 киһи үлэс таһаара уонна 4 тыһ. солкуобайы пятилетка кассатыгар киллэриэ.

Оройуон хаһайыстыбалара субуотунньук күн сүрүннээн общественной сүбү кыстыгын түмүктэһиннэ, сааскы ыһыгыта бэлэмнэниини ситэринтэ, производственной уонна культурнай объектары тутууга, оттук мас сойотуопкатыгар үлэлиэхтэрэ. Кинилэрэ оройуон кииниттэн шэфтээх коллективтарга көмөлөһө таһаахтара: райсовет исполкомун аппарата, кулугура учрежденияларын үлэһиттэрэ—Калинин аатынан колхозка, тыа хаһайыстыбатын управлениетын, ветеринарнай станция, ССКП уонна БВСЛКС райкомнарын үлэһиттэрэ—Эрилик Эристин аатынан колхозка. Туһааннаах хаһайыстыбаларга бекеталар үөрэнэччилэрэ эмиз көмөлөһүөхтэрэ.

Оройуон киининээги үгүс промышленнай коллективтар байлэрип производстволарыгар, рабочай эмиз галэригэр үлэлиэхтэрэ.

Түмүгэр Михаил Ефимович эттэ:

— Күүтүүлээх үлэ бырааһынньыга кэлэрэ чугаһаа. Аны икки хонутунаа—муус устар 21 күнүгэр оройуон нарыуун хаһайыстыбатын араас салааларыгар күргүөмнөөх үлэ күнэ үүнүө. Бу күн Бүтүн Союзтаагы коммунистическай субуотунньукка активнайдык кыттан, бийиги оройуонмут үлэһиттэрэ үрдүк тэрилтиилээхтэрин, Ийэ дойдуга, хаан-уруу Коммунистическай партияда дьирип бэриниһэлээхтэрин өссө төгүл демонстрациялаан кордорүөхтэрэ.

БУКА БАРЫ—КОММУНИСТИЧЕСКАЯ СУБУОТУННЬУККА!

Бары дойдулар пролетарийдара, холбоһун!

САНА ОЛОХ

Хаһыат
1931 сыл алтынны
15 күнүгүн таһаар

СССР ЧУРАПЧЫТААҒЫ РАЙКОМУН УОННА ҮЛЭҤИТЭР
ДЕПУТАТТАРЫН ОРОЙУОННААҒЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

№ 47 (434) 1973 сыл. Муус устар 19 күнэ ЧЭППИЭР Сылата 2 харчы

ТЭРЭЭҤИННЭЭХТИК

Эрилин Эристин аатынан колхоз бары түөрт биригээдэлэрин коллективтара коммунистическай субуотунньукка тэрээһиннээхтик таһаарга бэлэмнэһэллэр. Субуотунньукка 1224 киһи, 21 трактор, 17 массовна таһаара. Пятилетка фондугар 2700 солкуобай киллэриллэрэ быһааннар.

Тутуу маһын кэрдий уонна таһыы оттук маһы бэлэмнээһин ытытылла. Маһы таһынан сизмэ бурдугун куулаһык, фермаларга араас үлэлэр оҥоһуллуохтара.

Н. ФЕДОРОВ

БАРЫ ТАХСАЛЛАР

ХАТЫЛЫ. Үлэ бырааһынньыгар барыта 484 киһи, ол иһигэр 204 рабочай уонна сулууспалаах, 230 үөрэнэччи, 50 дьээ хаһайната уонна пенсионер кыттыһы ыһаахтара. Отделение үрдүккэ ити күн 12 трактор, үс автомашинна таһаар.

Субуотунньук бийһаа икки күн ытытылла. Онно тутуу маһын бэлэмнээһин, саһаан кэрдигэ, бурдугу куулаһык, о. д. а. үлэлэр ытытылаахтара. Барыта 720 солкуобайдаах үлэ толоруллар сабадаланар.

Е. ЕФИМОВ.

ИККИ КҮН ҮЛЭЛИЭХТЭРЭ

БАХСЫ. Бара Марк аатынан колхоз колхозтаахтара уонна наһаалан рабочайдара, сулууспалаахтара — барыта 234 киһи бийһа субуотунньукка 800 солкуобайдаах үлэни толоруохтара. Саһаан мас кэрдигитер оҥуода 100 үөрэнэччигэ, 30 колхозтаах таһаара. Кинилэр ити күн 300 кубометр оттук маһын бэлэмнэхтэрэ. Маһы таһынан түөрт массовнааһын араас киһи 30 тонна сибидий поһуоһу баһыһаар таһаара, 36

киһи 12 тракторунан суоһу аһылыгын үлэһиттэргэ таһаар. 30 киһилээх биригээдэлэ баһыһаар 300 оттообаны, 450 сирдигэ маһы бэлэмнэ, 10 киһи саһаан тутууларын хаһаан түһэрэ. Оттоо дьээ хаһайкалара хортуоптуй тараастааһынныгар кыттыахтара.

Чалалара бийһөлөгүн олохтоохторо муус устар 22 күнүгэр эмиз салгыы үлэһиттэ баһаарыһыһалар.

К. ЛЫТКИН.



Оройуоннаагы гүт быһааһыгар фабрика «наутанка» дьон кыттыһы быһааһы дон дойдуга быһааһыларын үгүс медалларын ыһааһа. Предприятие быһааһы таһаары оҥорууну улаатыннарар.

СНИМОВКА: Бастык орочулар Валентина Валик (хаһаа) уонна Нина Горина ажуркай быһааһы кордороллор.

Г. Бынаев фотота.
ССТА фотохрониката.

ССРС МИНИСТРДЭҤИ СОВЕТЫГАР

ССРС Министрлэрин Совета муус устар 28 күнүнээги субуотатаагы сыһылаан күнү 1973 сыл муус устар 30 күнүгэр, бэнидиккынык көһөрөгө уураах ылына.

1973 сыллаагы Первэй Маайга ССКП КК ЫНГЫРЫЫЛАРА

1. Туругурдун 1-эй. Маай—империализмы утары, аһа, демократия уонна социализм иһин охсуһууга үлэһиттэр аан дойдутаагы биригээһиннэри күүһүтүөхтэр!
2. Бары дойдулар пролетарийдара, холбоһун!
3. Туругурдун марксизм-ленинизм—молдьи тыһынаах революционнай-интернациональнай үөрэх, империализмы утары, социализм уонна коммунизм кыһаарын иһин бары дойдулар үлэһиттэрин охсуһууларын знаматта!
4. Коммунистар! ССНП XXIV съездин уураахтарыгар олоххо киллэрэр иһин норуот бүтүүнүн охсуһуутун киһини күүһүтүөх, маассаны активнай тэрийээччилэринэн уонна иитээччилэринэн буолуу!
5. Советскай Союз үлэһиттэрэ! Партия XXIV съездин уураахтарыгар олоххо киллэрэр иһин, бийиги Ийэ дойдубут экономическай уонна оборонанар мадун кыһаарын салгыы бекергөтөр иһин активнайдык охсуһуу!

6. Улуу Советскай норуотка—коммунизмы туттааччыга аһаа!
7. Туругурдун Советтар дойдуларын героическай рабочай кыһааһа—коммунизмы тутууга сүрүн күүс!
8. Туругурдун албан ааттаах колхозтаах баһыһаа аймах—коммунизмы активнай туттааччы!
9. Туругурдун советскай народнай интеллигенция—коммунизмы активнай туттааччы!
10. Туругурдун рабочай кыһаас уонна колхозтаах баһыһаа аймах союстаһыһалара! Советскай общество тулхадыйбат идеянай-политическай сомоһоһуута бекергүү турдун!
11. Туругурдун ССРС норуоттарын интернациональнай сомоһоһуулар уонна бырааттаһы доһордоһуулар—ССНП доминскай национальнай политикатын улуу кыһааһыта!

12. Туругурдун Советскай Союз Коммунистическай партията—рабочай кыһаас, советскай норуот бүтүүнүн эрэллээх авангардара!
13. Туругурдун үлэһиттэр депутаттарын Советтара—норуот дьиктиэх быһааһын органныра! Социалистическай Демократия сыйыһын уонна бекергөтүүн, Советтар депутаттары аһаарыһаар уонна активнастара өссө үрдэтин, государство салалтатыгар үлэһиттэр кыттыһаары көһөтүөхтэр!
14. Советскай Союз гражданныра! Быһаар хамтааннааһыгар активнайдык кыттык! Үлэһиттэр депутаттары олохтоох Советтарыгар рабочайдар, колхозтаахтар, интеллигенция чулуу представителлэрин быһаардыабык!

Туругурдун коммунистар уонна партията суохтар тулхадыйбат блоктара!

(Салгыһытын 2-с стр. көр).

1973 сыллаабы Первэй Маайга ССКП КК ЫНГЫРЫЛАРА

(Вүтүүтэ, Ичин 1 стр. көр).

15. Советский профсоюзтар! Социалистической куоталаһы тэрээһини тупсарып, сабыдыалын үрдэттиг! Производство салалтатыгар үлэһиттэри нигизини гардыг!

Туругурдун советский профсоюзтар — коммунизм оокуолата!

16. Уолаттар уонна кыргыттар! Марксистской-ленинской үөрөбү, наука, техника уонна культура ситиһилэрин дьаныардаахтык баһылаан! ССКП XXIV съездин уураахтарын олоххо киллэрэр иһин антианай охсуһааччыларын баһылаан!

17. Туругурдун ленинскэй комсомол — коммунизмы эдэр тутуучулар иһини этэрэстэргэ!

18. Туругурдуннар советский дьахталлар — коммунистической общество активной тутуучулары!

19. Советский буйууннар! Бойобуой уонна политической бэлэмнээһингэ саага кыһаһылары ситиһинг, сэргэх буолуң, советский норуот эйэлээх айар үлэтин эрэллээхтик харабыллаан!

Туругурдуннар ССРС героический Собиэленилээх Күүстэргэ — социалистической Ийэ дайду эрэллээх куйаһа!

20. Советский Союз үлэһиттэрэ! Социалистической экономиканы — Ийэ дайду модун кыабын уонна норуот олобун уйгутун халбага суох үрдэтин төрдүн — салгыы өрө көтөбөр иһин дьаныардаахтык охсуһунг!

Пятилетка үһүс, быһаарылаах сылым соруудаһарын ситиһинилээхтик толорор иһин социалистической куоталаһыны нигизини тэнитинг!

21. Үлэбэ коммунистической сыһыан холобурдарын иердөрөр социалистической куоталаһыны бастыгынарыгар айхал!

22. Советский Союз үлэһиттэрэ! Үлэ онгорумтуотун уонна производство көдүүһүн үрдэтэри ситиһинг, кэмчилээһин ренимин халбага суох тутуһунг, абыһах өрсүөтүнүн үчүгэй хаачыстыбалаах элбэх бородуунсуйаны биэрэргэ дьулуһунг!

23. Промышленность үлэһиттэрэ! Дайду индустриальной кыабын салгыы сайыннарар уонна бөбөгөтөр иһин охсуһунг! Саага кыамгалары түргэнник баһылааһыны, техническэй прогресһи түргэтэтинни ситиһинг!

Саага техникаба уонна прогрессивнай технологияба нигиз суолу!

24. Промышленность үлэһиттэрэ! Норуот туттар табырдарын онгорон таһаарыыны улаатыннарар уонна ассортименттарын саагардык, кинилэр хаачыстыбаларын тупсарып уонна себестоимостарын чэпчэтинг!

25. Тутуу үлэһиттэрэ! Саага объекттары туһаба билимизигэр киллэринни дьаныардаахтык ситиһинг! Тутуу хаачыстыбатын үрдэтэр уонна өрсүөтүн чэпчэтэр иһин охсуһунг!

26. Транспорт уонна сибээс үлэһиттэрэ! Транспорт уонна сибээс средстволарын сайыннарар уонна тупсарыг! Норуот хаһаайыстыбатын хааччыһыны бары дьаһалларын тупсарып, советский дьон наадыһыларын толору хааччыһыг!

27. Промышленность уонна тыа хаһаайыстыбатын үлэһиттэрэ! Колхозтар уонна совхозтар материальной-технической базаларын бөбөгөтүг! Тыа хаһаайыстыбатын производствотын элентричестволааһын, кэлимник механизациялааһын уонна химиялааһын, сир илорациялааһын тэтимнэрин түргэтэтинг!

28. Колхозтаахтар уонна совхозтар үлэһиттэрэ! Сир, техниканы, үлэ уонна матырыйаал ресурсатын хаһаайыныны туһаныг! Сир өнөрүттүн уонна сүөһү иититин бородуунсуйатын онорууну уонна государство атыылараһыны улаатыннарар, кини себестоимынын чэпчэтинг!

29. Тыа сирин үлэһиттэрэ! Баһыналарга уонна

фермаларга социалистической куоталаһыны нигизини тэнитинг! Сааскы хануу үлэлэрин хаачыстыбатын үрдэтинг! Пятилетка үһүс, быһаарылаах сылыгар үрдүк үүнүүнү ситиһинг! Сүөһү иититин бородуунсуйатын үрдэтэр иһин дьаныардаахтык охсуһунг!

30. Эргизин, общественной аһылык, олох-дьаһах сулууспатын уонна коммунальной хаһаайыстыба үлэһиттэрэ! Советский дьону хааччыһыны культураны үрдэтинг, кинилэр наадыһыларын толору уонна өрдүн үчүгэйдик хааччыһыг!

31. Советский Союз үлэһиттэрэ! Үлэбэ коммунистической сыһыан иһин охсуһунг! Дисциплиниһини уонна тэрээһиннээх буолууну бөбөгөтүг! Общественной бас билиини ытыктын харыстааг уонна хаһатыг!

32. Норуот хаһаайыстыбатын үлэһиттэрэ! Экономической билиини, хаһаайыныаһын уонна салалта аныгы ньымаларын дьаныардаахтык баһылаан! Производствога үлэ научнай тэрээһини, бастык опыты, наука уонна техника сабыс-саага ситиһинилэрин активнайдык олохтоонг!

33. Советский Союз үлэһиттэрэ! Коммунистической иитингэ, хас биридин иһин үлэбэ уонна общественной активнайдык салгыы сайыннарарыга үлэһиттэр коллективтарын оруолун бары дьаһалларын үрдэтинг!

34. Советский ученайдар, конструктордар, инженердар, техниктар, изобретателлар уонна рационализатордар! Научнай-технической прогресһи бары дьаһалларын түргэтэтинг, наука производствотын кытта сибээһин бөбөгөтүг! Норуот хаһаайыстыбатыгар аныгы наука уонна техника ситиһинилэрин түргэнник олохтоһуну ситиһинг!

35. Литература уонна искусство деятеллэрэ, культура үлэһиттэрэ! Советский искусство партийноһун уонна народноһун знаматын нүөрөччи тутунг, уус-уран маастарыстыбаны сайыннарар, бэйэбит дьобургутун коммунизмы тутуучулары иитингэ биэринг!

36. Үрдүк уонна орто оокуола үлэһиттэрэ! Үөрэгини хаачыстыбатын бары дьаһалларын үрдэтинг, норуот хаһаайыстыбатыгар специалистары бэлэмнээһини тупсарар иһинг! Үүнэр көлүөнэни коммунистической сир-майгы, үөрэххэ уонна үлэбэ сознательнайдык сыһыаннаһы тыһынгар иитинг!

37. Доруобуйа харыстабылын уонна физическэй культураны советский дьон күннээһини олохторугар активнайдык ниллэринг!

38. Пионердар уонна оокуола олооро! Советский Ийэ дайдуу иитинг таптаан, үчүгэйдик үөрэтинг, үлэһит дьобуру баһылаан! Ленин дьыалатын иһин, коммунизм иһин активнай охсуһааччыларын баһылаан бэлэмнэтинг!

39. Коммунистической уонна рабочей партияларга — рабочей кылаас уонна бары үлэһиттэр бойобуой марксистской-ленинскэй авангардарыгар, империализмы утары, эйэ, демократия, национальной тутулууга суох буолуу уонна социализм иһин тулуурдаах охсуһааччыларга — бырааттымы эбэргэ!

40. Марксизм-ленинизмгэ уонна пролетарской интернационализмга ньыгыл төрүттэнэн бүтүн аан дайду коммунистарын сомоболуулар итизинэ түмүсүлэрэ бөбөгүү турдун!

41. Социалистической дайдулар норуоттарыгар бырааттымы эбэргэ! Социализм аан дайдулаабы системата — аан дайдулаабы рабочей кылаас исторической ситиһинтэ, антиимпериалистической охсуһууга быһаарылаах күүс, эйэ, демократия уонна социальной прогресс тирээс сайда уонна бөбөгүү турдун!

42. Социалистической дайдулар үлэһиттэрэ! Дородоһууну уонна сомоболууну бөбөгөтөр иһин, бырааттымы хардарыта сыһыаннаһылары салгыы сайын-

Советский Союз Коммунистической Партиятын Кичи Комитета.

нарар иһин охсуһунг! Социализм өстөөхтөрө нигизини эбэргэ-тахсыларыгар сэргэх, буолуң!

Социалистической интернационализм знаматын нүөрөччи тутунг!

43. Капиталистической дайдулар рабочей кылаастарыгар бырааттымы эбэргэ!

Туругурдун аан дайдулаабы рабочей кылаас — билигин иһин саага бастаан иһэр революционной кылааска!

44. Колониальной буржуазияны нигэр бырахпыт, бэйэлэрин дайдуларын тутулууга суох буолууларын бөбөгөтөр уонна социальной прогресстарын иһин охсуһар норуоттарга итин эбэргэ!

45. Империализмы уонна расизмы утары, көгүл иһин, национальной өттүнэ тутулууга суох буолар иһин охсуһар колониальной уонна тутулуунтаах дайдулар норуоттарыгар бырааттымы эбэргэ!

46. Революционной күүстэр — социализм аан дайдулаабы систематын, аан дайдулаабы рабочей хамсааһын, норуоттар национальной уонна социальной босхолууларын иһин охсуһааччылар модун союзтара бөбөгүү турдун!

47. Норуоттар көгүллэрин иһин, социализм иһин түрүлэргэ уонна фашистской хаһыыларга мунгу-сору көрөр эр санаалаах охсуһааччыларга бырааттымы эбэргэ! Напитал хаһыылаахтарыгар көгүлү!

48. Империалистической агрессия күүстэрин утары охсуһууга исторической кыаһыны ситиспит героической Вьетнам норуотугар бырааттымы эбэргэ! Туругурдун советский-вьетнамской дородоһуу!

Индонезия бары норуоттарыгар эйэни, көгүлү уонна тутулууга суох буолууну!

49. Аан дайду норуоттара! Ближний Востокка сэрин кутталлаах норуоттарын суох онгорор иһин, арабский государстволор утары Израиль агрессиялааһынын содуларын туоратар иһин охсуһууга күүсүтүн хаһатын!

50. Арабский дайдулар норуоттара! Империализмы уонна реакцияны утары охсуһууга бары революционной, национальной-демократической күүстэр сомоболууларын итизинэ түмүсүлэрин бөбөгөтүг!

Туругурдун уонна бөбөгөтүн Советский Союз уонна арабский дайдулар норуоттарын дородоһуулар!

51. Европа дайдуларын норуоттара! Европа континентин бөбө эйэ оройуона, куттал суох буолуутун уонна государстволар иһин ардыларыгар үтүө түмүктээхтик биэргэ үлэлээһин оройуона онгорор иһин охсуһунг! Норуоттар иһин ардыларыгар тыһааһыны сыһыны өстөөхтөрө — реакция уонна реваншизм күүстэрэ киириилэрин-тахсыларын саралаан!

52. Аан дайду норуоттара! Күүһү тутуубат буолуу аан дайдулаабы олох сокуона буоларын, өтөн ядернай сэрин сэбэ саас-үйэ тухары бобууларын ситиһинг! Собиэленини бүттүүн уепсай уонна оморчу эһэр иһин, норуоттар иһин ардыларыгар куттал суох буолуутун бөбөгөтөр иһин охсуһунг!

53. Туругурдун Советский Союз ленинскэй тас политика — эйэ уонна норуоттар дородоһууларын политика, империализмы, реакцияны уонна сэрийин утары охсуһар бары күүстэри түнүү политика!

ССКП XXIV съездин өңөһүлүбүт эйэ программанын идеялар өрөгөйдөтүңүг!

54. Билигин улуу Ийэ дайду — Советский Социалистической Республикалар Союзтара — эйэ, демократия уонна социализм күүстэрин тирээс — бөбөгүү уонна чэпчигэ сайда турдун!

55. Марксизм-ленинизм знаматын аныһан, Коммунистической партия салалтатынан — коммунизм кыаһытыгар иннибит диэки!

Ыһыгы бэлэмэ хайдаһый?

Үлэ бара турар

МЫНДАБААЙЫ. Билигин корреспондентий Ленин аатынан колхоз Амтатаабы учаастагы кытта телефонунан сибээстэһэ сырытта. Онон народнай хонтуруол группатын председателэ таб. С. Н. Лытнин маньыгы биллэрдэ:

Барыта иккисин саялка, ыарахан тирээс, суха, кыһатай каток, ырыдан уонна биридин дүһүлүн, кыһааһыгар бааллар. Итин тэн соргоһо санааһар. Онон кинилэр тагаллар уонна эргалары бэриһин тэрэллэр.

Бурдук сыматэ оморчу таһылыгына, Хаппымыта, оуусу, пэмидор, о. д. а. ооруот астарын сыматэ ооп буоларынан буолуунна. Билигин 130-ча парника пленканан түһүнн онгоролор уонна саага теплица үрдүн пленканан сааһа эрэллэр. Бетоннай бэлэмнэр жаркаһыгар 120 тонна сылгы ноһуома тутулуунна. Ооруот сиритэр 1100 тонна ноһуом таһылыгына.

Народнай хонтуруол группата сааскы ыһыгы бэлэмнэһин хаппытыгар рейда кытта.

Теплицаны ититэр анааһаах оорудованне кэллэ. Одьулуутан



МОСКВА. Шереметьево аэропорт. Техословокайтан биридин-дэр 700 кг куука күрүөһө аһы тэрбэвинтовой хамсааһыны-лаас, сааскы сүтүгүн 300 килограмм катар, 17 кичи иһар Л-410 самолеттар кэллэр. Иккисинги туоратар Саага сир-дэр уонна Узбекистанга боруобаланнахтара. Г. Надендин фотота.

СССР фотохрониката.

